



Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC



UNITED  
NATIONS  
BOSNIA AND  
HERZEGOVINA



## METODOLOGIJA I NAČIN PRORAČUNA RIZIKA OD POPLAVA


*Priručnik*



## METODOLOGIJA I NAČIN PRORAČUNA RIZIKA OD POPLAVA

### UVOD

Poplavama nazivamo prisutnost vode u područjima koja su u normalnim uvjetima suha i najčešće su prirodna pojava. Visoke vode na rijekama zavise od niza faktora koji se međusobno uslovljavaju i dopunjaju a njihov uticaj na formiranje poplavnog talasa može biti direktni i indirektni.



Direktni uzroci poplava su:

- padavine (kiša, snijeg),
- pojava koincidencije velikih voda,
- pojava klizišta,
- meandriranje toka itd.

Indirektni uzroci poplava su:

- veličina i oblik sliva,
- gustina riječne mreže,
- zasićenost zemljišta vodom,
- stanje nivoa podzemnih voda,
- promjene klime na našem geografskom području,
- ljudski faktor, odnosno nepridržavanje određenih propisa (neadekvatno upravljanje vodotocima, izgradnja objekata u inundacijama,...).

Poplave nisu ostavile trag samo na našoj zemlji. Poplave koje su se desile u protekle dvije decenije odnijele su stotine ljudskih života i desetine hiljada ostavili bez domova, a nastale štete su mjerene u milijardama eura. Posljednjih decenija, skoro trećina svih ljudskih žrtava prirodnih katastrofa su žrtve poplava. Rizici od poplava se mogu smanjiti izgradnjom zaštitnih objekata, ali poplave se mogu javiti i tamo gdje se najmanje očekuju a mogu se javiti i veće vode od onih na koje su objekti zaštite dimenzionisani. Ovi ekstremni događaji su pokazali da je neophodno napustiti pristup kontrole poplava i preći na pristup upravljanja rizikom od poplava u cilju njegove prevencije i minimiziranja.



## DIREKTIVA O PROCJENI I UPRAVLJANJU RIZIKOM OD POPLAVA

Kao dio razvoja i unaprjeđenja sistema integralnog upravljanja vodama, Evropski parlament i Vijeće Evropske unije su 23. septembra 2007. godine donijeli Direktivu o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima 2007/60/EZ (u daljem tekstu: Direktiva). Svrha je uspostaviti okvir za procjenu i upravljanje rizicima od poplava s ciljem smanjivanja štetnih posljedica po zdravlje ljudi, okoliša, kulturne baštine i gospodarske aktivnosti.

Definirane su mjere i aktivnosti kojima se u potpunosti napušta pristup „kontrole“ poplava i prelazi na pristup „upravljanja“ poplavnim rizikom. Direktiva također jača sudjelovanje javnosti učvršćujući pravo pristupa informacijama i sudjelovanju u procesu planiranja i odlučivanja.

Obzirom na zahtjeve Okvirne direktive o vodama, čiji je osnovni cilj uspostava „dobrog ekološkog statusa voda“, sve aktivnosti na provođenju Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava bi trebale biti usklađene s Okvirnom direktivom o vodama, posebno kroz planove upravljanja rizikom od poplava i planove upravljanja vodama.

Kako riječni slivovi ne poznaju političke granice, prekogranična saradnja je od velikog značaja u cilju sto efikasnijeg upravljanja rizicima od poplava u zajedničkim slivovima. Upravljanje rizikom od poplava podrazumijeva tri ključna koraka:

1. izradu preliminarne procjene rizika od poplava unutar riječnih slivova i njima pridruženih obalnih voda, s ciljem identifikacije „žarišnih tačaka“ s potencijalno značajnim poplavnim rizikom,
2. pripremu mapa opasnosti i mapa rizika za ove „žarišne tačke“ i
3. izradu plana upravljanja rizikom od poplava koji uključuje mjere smanjenja rizika i potencijalnih posljedica bazirane na prevenciji, zaštiti i spremnosti.


Svaki korak predstavlja ključni instrument upravljanja rizicima od poplava kako na razini vodnog područja tako i na razini neke druge jedinice upravljanja.

Obzirom da pojava i priroda poplava ovisi o raznim faktorima koji se mogu razlikovati od države do države, Direktiva ne postavlja specifična ograničenja pri izradi prijedloga mjera. Navedeni koraci se provode u ciklusima od 6 godina i usklađuju s ciklusima provedbe Okvirne direktive o vodama.




## KORACI PRI IZRADI OPASNOSTI I RIZIKA OD POPLAVA

Na narednoj slici je prikazana je hronologija izrade mapa rizika i mapa opasnosti.



Prvo se radi izrada digitalnog modela reljefa i obrada hidroloških podataka. Zatim se na osnovu ovih podataka formira hidraulički model. Nakon toga radi se simulacija gdje se računaju vodostaji pri kojima dolazi do plavljenja okolnog područja. Zatim se ti vodostaji prenose na DMR odnosno na teren, gdje se dobiva površina odnosno obim poplave kao i prostorni raspored dubina i brzina u rasterskom formatu.



Raster je nalik matrici, gdje svaka ćelija ima određenu vrijednost. Ovom metodologijom je usvojen raster sa veličinom ćelije 10x10 m.

## PRORAČUN OPASNOSTI OD POPLAVA

Opasnost se određuje na osnovu rezultata hidrauličkog modeliranja, odnosno na osnovu rastera brzina i rastera dubina.

Opasnost se računa za tri scenarija:

- za poplave male vjerovatnoće (povratni period 500 godina),
- za poplave srednje vjerovatnoće (povratni period 100 godina) i
- za poplave velike vjerovatnoće (povratni period 20 godina).

Ljudi često nisu svjesni moći poplava. Odrasli ljudi mogu stajati pri poplavama dubine i do 1,5 m, ali u slučaju kada su osobe višeg rasta. Međutim pri manjim dubinama vode, ako su brzine značajne, ljudi neće biti u mogućnosti stajati na nogama. Na primjer, većina stanovništva će biti u opasnosti kada je dubina vode 0,5 m ako je njena brzina 1 m/s. Ako se brzina vode poveća na 2 m/s, djeca i stariji ljudi neće biti u mogućnosti da stoje ni pri dubini od 0,3 m. Većina ljudi neće biti u stanju stajati na nogama kada je brzina tečenja vode 2 m/s a njena dubina 0,60 m itd.

Zbog toga je opasnost odrađena prema čovjeku, a određuje se prema sljedećoj formuli:

$$O = h \bullet (v + 0,5)$$

O – opasnost, h – dubina poplave (m), v – brzina poplave (m/s), 0,5 – korektivna konstanta (ovim je obuhvaćen slučaj plavljenja stajaćom vodom velike dubine za koji evidentno postoji opasnost).



Opasnosti su podijeljene u 4 klase:

- Klasa 0 –  $0 \leq O < 0,75$  (zanemariva opasnost),
- Klasa 1 –  $0,75 \leq O < 1,5$  (opasnost po neke),
- Klasa 2 –  $1,5 \leq O < 2,5$  (opasnost po većinu),
- Klasa 3 –  $2,5$  i više (opasnost po sve).



## PRORAČUN RIZIKA OD POPLAVA

Rizik je mjera potencijalne štete koja bi mogla nastupiti kada i ukoliko dođe do plavljenja i određuje se „preklapanjem“ prostornih podataka o elementima opasnosti s jedne te lokacijama potencijalno ugroženih kategorija s druge strane. Indikatori rizika se izvode s obzirom na sljedeće kategorije: stanovništvo, gospodarstvo, zaštićena područja, kulturno-historijski spomenici i IPPC postrojenja (postrojenja i instalacije koje bi mogle prouzročiti iznenadno onečišćenje vode u slučaju poplave (hemijska, metalna, energetska industrija, upravljanje otpadom itd.)). U svakoj kategoriji postoji niz potkategorija kojima su dodijeljeni težinski faktori.

Pojedinačne mape rizika dobivaju se množenjem vrijednosti ugroženih kategorija s težinskim faktorom i koeficijentom opasnosti „O“:

$$FR = S \cdot n \cdot TF \cdot O$$

FR – faktor rizika, n – broj točkica, km ili  $km^2$ , TF – Težinski faktor, O – opasnost.

Konačno, ovako dobiveni relativni faktori rizika, izraženi kroz brojčane „klase“ po različitim kategorijama, svode se na zbirnu mapu rizika zbrajanjem vrijednosti po rasterima uz korekciju relativnog faktora rizika za određenu kategoriju, odgovarajućim težinskim faktorom te kategorije. Na bazi analiza težinskih faktora u dostupnim metodologijama nekih EU zemalja, usvojeni su težinski faktori kako slijedi: Stanovništvo = 0,4; Gospodarstvo = 0,3; Kulturno-historijsko naslijeđe = 0,1; Zaštićena područja = 0,1; IPPC postrojenja – van kategorije (ako su ugrožena, rizik je 100%).

Na ovaj način vrijednosti prikazane na zbirnoj mapi rizika kreću se od 0-1,0 odnosno rizik je od 0 do 100%.

Ukoliko jedna ili više kategorija nisu zastupljene na posmatranom poplavnom području, njihovi relativni faktori se dijele ravnomjerno na preostale kategorije. Npr. ukoliko nemamo rizik po KH-naslijeđe i nemamo rizik po zaštićena područja Relativni faktori bi bili sljedeći: Stanovništvo = 0,525; Gospodarstvo = 0,475 i IPPC postrojenja – van kategorije (ako su ugrožena, rizik je 100%).

Klasifikacija pojedinih rizika vrši se sljedećim tabelama:

Stanovništvo

Faktor rizika	Klasa	Kategorija rizika
0-49	0	Zanemariv rizik
50-499	$0 < R < 0,25$	Nizak rizik
500-999	$0,25 < R < 0,50$	Umjeren rizik
1.000-1.499	$0,50 < R < 0,75$	Visok rizik
$\geq 1.500$	$0,75 < R < 1,0$	Ekstremni rizik

Gospodarstvo

Faktor rizika	Klasa	Kategorija rizika
0-49	0	Zanemariv rizik
50-249	$0 < R < 0,33$	Nizak rizik
250-499	$0,33 < R < 0,67$	Visok rizik
$\geq 500$	$0,67 < R < 1,0$	Ekstremni rizik



### KH-Naslijede

Faktor rizika	Klasa	Kategorija rizika
0-499	0	Zanemariv rizik
500-3.499	0 < R < 0,25	Nizak rizik
3.500-6.999	0,25 < R < 0,50	Umjeren rizik
7.000-9.999	0,50 < R < 0,75	Visok rizik
>10.000	0,75 < R < 1,0	Ekstremni rizik

### Zaštićena područja

Faktor rizika	Klasa	Kategorija rizika
0-499	0	Zanemariv rizik
500-1.499	0 < R < 0,33	Nizak rizik
1.500-2.499	0,33 < R < 0,67	Visok rizik
>1.500	0,67 < R < 1,0	Ekstremni rizik

### IPPC postrojenja

Faktor rizika	Klasa	Kategorija rizika
0-149	0	Zanemariv rizik
150-299	0 < R < 0,50	Visok rizik
≥300	0,50 < R < 1,0	Ekstremni rizik

Klasifikacija zbirnog rizika vrši se prema tabeli u nastavku.

Klasa (RF)	Kategorija rizika
0	Zanemariv rizik
0 < R < 0,25	Nizak rizik
0,25 < R < 0,50	Umjeren rizik
0,50 < R < 0,75	Visok rizik
0,75 < R < 1,0	Ekstremni rizik

## **TEŽINSKI FAKTORI**

Težinski faktori su određeni logičkim pristupom vrednovanja. Težinski faktori su usvojeni od Agencija za vode. Obzirom na ulazne podatke dodana je i korekciona vrijednost za pojedine podkategorije (kada se računa rizik po ekonomiju) da bi se dobila što realnija procjena potencijalnih šteta. Težinski faktori su uvećani za objekte gdje borave ugrožene kategorije građana iako je stvarna potencijalna šteta puno manja (kada se računa rizik po ekonomiju).

U nastavku je data tabela sa definisanim težinskim faktorima, procijenjenim vrijednostima i jedinicama mjera.



Indikatori	Kategorija	Podkategorija	Geometrija	Težinski faktor	Vrijednost	Jedinica mjere	
	<b>Stanovništvo</b>		Polygon	100	Stanovništvo	Broj stanovnika	
Gospodarstvo	Društveni objekti	Autobuska stanica	Polygon	40	4	Procjenjena vrijednost	
		Bolница	Polygon	100	10	Procjenjena vrijednost	
		Starački dom	Polygon	95	10	Procjenjena vrijednost	
		(Centar za djecu) Socijalna zaštita u ustanovama sa smještajem	Polygon	100	10	Procjenjena vrijednost	
		Dom kulture	Polygon	20	4	Procjenjena vrijednost	
		Dom zdravlja	Polygon	80	7.5	Procjenjena vrijednost	
		Sportska dvorana, sportsko - rekreativni centar	Polygon	30	3	Procjenjena vrijednost	
		Škola	Polygon	80	7.5	Procjenjena vrijednost	
		Pošta	Polygon	60	6	Procjenjena vrijednost	
		Gradski park, urbano zelenilo	Polygon	20	0.2	Procjenjena vrijednost	
		Sportski teren, sportski aerodrom	Polygon	20	2	Procjenjena vrijednost	
		Trgovački centar	Polygon	50	5	Procjenjena vrijednost	
		Vjerski objekt	Polygon	30	5	Procjenjena vrijednost	
		Vojni objekt	Polygon	60	6	Procjenjena vrijednost	
		Vrtić	Polygon	80	8	Procjenjena vrijednost	
		Željeznička stanica	Polygon	45	4.5	Procjenjena vrijednost	
		Zgrade državnih institucija	Polygon	50	6	Procjenjena vrijednost	
		Granični prelaz	Polygon	50	5	Procjenjena vrijednost	
	Komunalna infrastruktura i proizvodno-poslovne djelatnosti	Benzinska stanica	Polygon	50	4.5	Procjenjena vrijednost	
		Elektrana	Polygon	80	8	Procjenjena vrijednost	
		Trafostanica (35kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV)	Polygon	70	6	Procjenjena vrijednost	
		Bazna stanica mobilne telefonije	Polygon	50	4.5	Procjenjena vrijednost	
		Fabrika	Polygon	60	6	Procjenjena vrijednost	
		Toplana	Polygon	60	6	Procjenjena vrijednost	
		Veliki zagadživači	Polygon	100	10	Procjenjena vrijednost	
		Komunalno preduzeće, deponija	Polygon	50	5	Procjenjena vrijednost	
		Grobje	Polygon	45	1	Procjenjena vrijednost	
		Pumpna stanica - vodosnabdijevanje	Polygon	80	8	Procjenjena vrijednost	
		Postrojenje za precišćavanje otpadnih voda	Polygon	50	5	Procjenjena vrijednost	
		Hotel/Motel većih kapaciteta	Polygon	45	4.5	Procjenjena vrijednost	
		Ugostiteljski objekat (restoran, kafeterija)	Polygon	30	3	Procjenjena vrijednost	
		Farma	Polygon	30	3	Procjenjena vrijednost	
		Poslovno - skladišni centri	Polygon	30	3.5	Procjenjena vrijednost	
		Rudnik, eksploatacija šljunka i mineralnih sirovina	Polygon	30	Area	Površina u km <sup>2</sup>	
Stanovanje	Stanovanje	Deponija, deponija pepela	Polygon	80	Area	Površina u km <sup>2</sup>	
		Veterinarska stanica	Polygon	30	3	Procjenjena vrijednost	
		Individualno stanovanje gustoća do 60 st/ha	Polygon	70	Broj objekata	Broj objekata	
		Individualno stanovanje gustoća od 60 do 120 st/ha	Polygon	75	Broj objekata	Broj objekata	
		Mješovito stanovanje individualno i višeporodično gustoća od 100	Polygon	80	Broj objekata	Broj objekata	
		Višeporodično stanovanje gustoća od 150 do 300 st/ha	Polygon	90	Broj objekata	Broj objekata	
		Višeporodično stanovanje gustoća preko 300 st/ha	Polygon	95	Broj objekata	Broj objekata	
	Saobraćaj	Autoput (60 m)	Polygon	75	Dužina puta	Dužina u km	
		Regionalni put (25 m)	Polygon	40	Dužina puta	Dužina u km	
		Magistralni put (40 m)	Polygon	50	Dužina puta	Dužina u km	
		Primarna saobraćajnica	Polygon	75	Dužina puta	Dužina u km	
		Sekundarna saobraćajnica	Polygon	50	Dužina puta	Dužina u km	
		Nekategorirani put	Polygon	30	Dužina puta	Dužina u km	
		Željeznice (40 m)	Polygon	80	Dužina puta	Dužina u km	
		Autobaza	Polygon	40	4	Procjenjena vrijednost	
		Zaštitno zelenilo saobraćajnica	Polygon	10	Površina	Površina u km <sup>2</sup>	
		Saobraćajne površine	Polygon	20	Površina	Površina u km <sup>2</sup>	
Prirodna područja	Prirodna područja	Poljoprivredno zemljište	Polygon	20	Površina	Površina u km <sup>2</sup>	
		Šume	Polygon	10	Površina	Površina u km <sup>2</sup>	
		Vodenе površine	Polygon	10	Površina	Površina u km <sup>2</sup>	
		Zaštitno zelenilo obala	Polygon	10	Površina	Površina u km <sup>2</sup>	
		Neizgrađene površine i neuređene zelene površine	Polygon	10	Površina	Površina u km <sup>2</sup>	
			Polygon	100	Broj postrojenja	Broj postrojenja	
			Polygon	100	Površina	Površina u km <sup>2</sup>	
Zaštićena područja		Zone zaštite izvorišta	Polygon	50	Površina	Površina u km <sup>2</sup>	
Kultурno-historijsko nasljeđe		Zaštićena područja	Polygon	100	Broj objekata	Broj objekata	
		Vodocirpilište	Polygon	50	Broj objekata	Broj objekata	
		Muzeji i ostale kulturne djelatnosti	Polygon	50	Broj objekata	Broj objekata	
		Historijski spomenici	Polygon	50	Broj objekata	Broj objekata	
		Zaštićeni objekti	Polygon	95	Broj objekata	Broj objekata	

## PRIMJER RAČUNANJA RIZIKA OD POPLAVA

### Stanovništvo:

$$332 \text{ (broj ljudi)} \times 100 \text{ (TF)} \times 1,5 \text{ (opasnost)} = 49800 \text{ (FR)} \rightarrow \text{reklasifikacija} \quad 1 \times 0.40 = 0.40$$

### Gospodarstvo:

$$41 \text{ (broj objekata)} \times 80 \text{ (TF)} \times 1,5 \text{ (opasnost)} = 4920 \text{ (FR)} \rightarrow \text{reklasifikacija} \quad 1 \times 0.35 = 0.35$$

### KH:

$$1 \text{ (spomenik)} \times 95 \text{ (TF)} \times 1,5 \text{ (opasnost)} = 142.5 \text{ (FR)} \rightarrow \text{reklasifikacija} \quad 0 \times 0.10 = 0$$

### ZP:

$$10 \text{ km}^2 \text{ (zaštićeno područje)} \times 50 \text{ (TF)} \times 2,99 \text{ (opasnost)} = 1499 \text{ (FR)} \rightarrow \text{reklasifikacija} \quad 0.33 \times 0.15 = 0.05$$

### IPPC:

$$1 \text{ (postrojenje)} \times 100 \text{ (TF)} \times 2,99 \text{ (opasnost)} = 299 \text{ (FR)} \rightarrow \text{reklasifikacija} \quad 0.50 = 0.50$$

### Primjer zbirnog rizika 1 (stvarni primjer)

Zbirni rizik:  $1 \times 0.525$  (stanovništvo) +  $1 \times 0.475$  (gospodarstvo) = **1.0** → Klasifikacija → EKSTREMNI RIZIK

Zbirni rizik:  $1 \times 0.475$  (gospodarstvo) + **0.50** (IPPC) = **0.975** → Klasifikacija → EKSTREMNI RIZIK

### Primjer zbirnog rizika 2 (imaginarni primjer)

Zbirni rizik:  $1 \times 0.4$  (stanovništvo) +  $1 \times 0.35$  (gospodarstvo) +  $0 \times 0.10$  (KH) +  $0.33 \times 0.15$  (ZP) + **0.50** (IPPC) =  $1.30 \approx 1.0$  → Klasifikacija → EKSTREMNI RIZIK

Bitno je napomenuti da se rizik računa prostorno, odnosno u zavisnosti šta je ugroženo na posmatranim dijelovima poplavnog područja. U prvom primjeru rizik se računa samo po stanovništvo, gospodarstvo i IPPC postrojenja. U jednom djelu imamo rizik po stanovništvo i gospodarstvo a na drugom području imamo rizik po gospodarstvo i po IPPC postrojenja. U drugom primjeru rizik se računa za sve kategorije, pri čemu se ne može desiti da u jednoj tačci imamo zastupljene sve rizike. Svi formati koji se koriste u ovom proračunu se svode na rastere veličine celija 10 m, kako bi vršili množenje pojedinih vrijednosti.

